



## Program zdravlja zuba 802 Smiles

### Pristanak za usluge (nivoi 1 i 2)

Molimo vas da popunite podatke u nastavku, potpišete ih i vratite u školu vašeg djeteta.

Ime i prezime djeteta: \_\_\_\_\_ Datum rođenja: \_\_\_\_\_

#### Koji tretmani se pružaju kroz Program zdravlja zuba 802 Smiles mog djeteta?

Program zdravlja zuba 802 Smiles vaše škole nudi stomatološke preglede, čišćenje zuba i fluoridni lak (gdje je dostupan).

Preporučujemo da vaše dijete dobije njegu putem već uspostavljenog stomatološkog centra, ako ga imate, a ne kroz Program zdravlja zuba 802 Smiles u njegovoj školi.

#### Saglasnost za liječenje:

**Da**, želim da moje dijete učestvuje u Programu zdravlja zuba 802 Smiles. Razumijem da će, ukoliko postoji stomatolog naveden na ovom obrascu, on(a) dobiti izvještaj o nalazima od zubnog higijeničara iz Programa 802 Smiles. Razumijem da moje dijete može dobiti bilo koju ili sve od sljedećih usluga na temelju procjene zubnog higijeničara iz Programa 802 Smiles, bez konsultacija sa stomatologom:

- stomatološki pregled
- čišćenje zuba
- fluoridni lak

**Ne**, ne želim da moje dijete učestvuje u Programu zdravlja zuba 802 Smiles.

#### Saglasnost za dijeljenje informacija:

Sa stomatologom vašeg djeteta: Ako vaše dijete ima navedenog stomatologa u svojoj evidenciji, i odlučite dobiti stomatološku njegu kroz Program 802 Smiles, informacije o tome koje su usluge pružene podijelit će se s njim. **Ova razmjena informacija je obavezna:**

**Da**, želim da se podaci o mom djetetu podijele sa stomatologom iz njegove evidencije.

**Ne**, ne želim da se podaci o mom djetetu dijele sa stomatologom iz evidencije. Razumijem da moje dijete neće dobiti stomatološku njegu kroz Program 802 Smiles.

Sa Ministarstvom zdravlja savezne države Vermont: Ministarstvo zdravlja savezne države Vermont želi koristiti informacije vašeg djeteta za procjenu učinkovitosti ovog programa. Da li također dajete dozvolu zubnom higijeničaru iz Programa 802 Smiles da podijeli zapise o stomatološkom tretmanu vašeg djeteta s Ministarstvom zdravlja savezne države Vermont? **Ovo dijeljenje informacija nije obavezno:**

**Da**, dopuštam zubnom higijeničaru iz Programa 802 Smiles da podijeli stomatološke evidencije mog djeteta s Ministarstvom zdravlja savezne države Vermont.

**Ne**, ne dopuštam zubnom higijeničaru iz Programa 802 Smiles da podijeli stomatološke evidencije mog djeteta s Ministarstvom zdravlja savezne države Vermont.

Označite ovdje ako ste **udomitelj** ili ako imate **zajedničko skrbništvo nad ovim djetetom**:

Potpis roditelja/staratelja: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

Roditelj/staratelj štampanim slovima: \_\_\_\_\_

Ako date dozvolu da vaše dijete učestvuje u Programu zdravlja zuba 802 Smiles, molimo vas da nastavite na sljedeću stranicu.

**Djetetova stomatološka historija:**

Kada je vaše dijete posljednji put bilo kod stomatologa?

- U proteklih godinu dana    Prije više od godinu dana    Nikad nije bilo kod stomatologa

Ko je primarni stomatolog vašeg djeteta, ako ga ima? \_\_\_\_\_

Koju vrstu stomatološkog osiguranja ima vaše dijete? Nijednom djetetu neće biti uskraćena usluga zbog osiguranja. Imajte na umu da dentalni higijeničar iz Programa 802 Smiles može naplatiti osiguranju Medicaid usluge koje se pružaju vašem djetetu.

- Medicaid/Dr. Dynasaur – Medicaid ID broj vašeg djeteta: \_\_\_\_\_  
 Privatno stomatološko osiguranje (npr. Delta Dental)    Tricare  
 Nema osiguranja    Drugo \_\_\_\_\_  
 Ne znam

Da li vaše dijete ima neke alergije? (npr. na lijekove, hranu, lateks, srebro, itd.)  Da    Ne

Ako je odgovor da, koji tip? \_\_\_\_\_

**Djetetova historija bolesti:**

Da li vaše dijete ima zdravstveno stanje ili invaliditet koji utiču na obavljanje fizičkih i mentalnih aktivnosti, kao i na učenje?

- Da    Ne    Ne znam    Radije ne bih da odgovorim

Ako ste odgovorili potvrđno na prethodno pitanje, kako možemo bolje smjestiti vaše dijete tokom posjete stomatologu? \_\_\_\_\_

**Neobavezni demografski podaci:**

**Spol dodijeljen pri rođenju:**    Muško    Žensko    Nebinarno    Radije ne bih da odgovorim

**Sljedeće pitanje se odnosi na rasni i etnički identitet vašeg djeteta. Postavljamo ovo pitanje jer želimo biti sigurni da naš program služi osobama svih rasa i etničkih pripadnosti. Razumijemo da ponuđeni odgovori možda ne predstavljaju tačno identitet vašeg djeteta.**

**Što od sljedećeg najbolje opisuje vaše dijete? (Označite sve što je primjenjivo.)**

- Abenaki ili neki drugi identitet američkih Indijanaca ili domorodaca Aljaske  
 Azijat ili Amerikanac azijskog porijekla, npr. Kinez/Kinesinja, azijski Indijac/Indijka, Nepalac/Nepalka ili Vijetnamac/Vijetnamka



## Program zdravlja zuba 802 Smiles

### Pristanak za usluge (nivoi 1 i 2)

- Crnac/Crnkinja ili Afroamerikanac/ka
- Hispanoamerikanac/ka ili Latinoamerikanac/ka, npr. Meksikanac/ka, Venecuelanac/ka ili Brazilac/ka
- Bliski istok ili Sjeverna Afrika (lista se nastavlja na sljedećoj stranici)
- Rođeni/a Havajac/ka ili neki drugi pacifički ostrvljani
- Bijelac/bijelkinja ili Amerikanac/ka iz Evrope
- Dodatna rasa ili etnička pripadnost, podijelite: \_\_\_\_\_
- Radije ne bih da odgovorim

Postoji li još nešto što biste htjeli da znamo o vašem djetetu?

---

---

---

**Vratite popunjeno i potpisano obrazac u školu vašeg djeteta.**